



Obrazac broj 1.

PREDMET: MOLBA ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

Poštovani,

Molim da mi odobrite jednokratnu novčanu pomoć iz slijedećih razloga (obrazložiti razloge):

(Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su činjenice navedene u ovoj molbi tačne i istinite).

PODNOŠILAC MOLBE

(ime i prezime)

(kontakt adresa, telefon)

Sarajevo, dana _____ godine

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz molbu:

Uz molbu (Obrazac broj 1.) potrebno je dostaviti original ili ovjerenu kopiju dokumentacije kako slijedi:

- uvjerenje o kretanju za podnosioca molbe i članove njegovog domaćinstva izdato od strane nadležnog organa ne starije od 30 dana od dana podnošenja molbe,
- kućna lista ovjerena od strane nadležnog organa ili potvrda nadležne mjesne zajednice ne starija od 30 dana od dana podnošenja molbe,
- dokaz o prihodima domaćinstva izdat od strane nadležnog organa ne stariji od 30 dana od dana podnošenja molbe (za zaposlene članove domaćinstva - potvrda o iznosu primanja iz radnog odnosa, za penzionere - posljednji ček od penzije, za nezaposlene - uvjerenje iz evidencije JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo o nezaposlenosti ili uvjerenje Zavoda PIO/MIO da nije korisnik penzije),
- izjava podnosioca zahtjeva da su svi podaci i informacije navedene u molbi tačne i istinite, odnosno da odgovaraju stvarnom stanju podnosioca zahtjeva i članova njegovog domaćinstva,
- broj bankovnog računa podnosioca molbe.

Uz molbu je potrebno dostaviti i drugu dokumentaciju kojom se dokazuju navodi iz dostavljene molbe u originalu ili ovjerenj kopiji:

- izvod iz matične knjige rođenih za dijete,
- medicinska dokumentacija izdata od strane nadležne medicinske ustanove - ne starija od 6 mjeseci od dana podnošenja molbe,
- te druga dokumentacija koja je potrebna voditelju postupka za dokazivanje potrebnih činjenica.



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387(0)33 562-089, Fax: + 387(0)33 562-090
Web: <http://mrsri.ks.gov.ba>, E-mail: mrsri@mrsri.ks.gov.ba

2/2